

Manmin nga mga Balita

NO. 62 PEBRERO 7, 2016

“A Night of Salvation and Miracles” Ang Kalibotang Kasaulogan sa Gahom



Si Rev. Dr. Soojin Lee nakadawat og 'plaque of appreciation' nga gi presentar ubos sa ngan sa Honduran President, Orlando Hernandez. Si Rev. Lee niwali mahitungod sa Dios Magbubuhay og ni Hesu Kristo sa La Cosecha Church og San Pedro Sula Manmin Church (Litrato 1, 2, 5, 6, 7). Daghang naayo sa nagkalain laing sakit (ubos); Sister Jungeun Kim og Power Worship Team sa pasundayag (Litrato 3); og Elder Johnny Kim nitambong sa JBN Media Conference (Litrato 4).

Trесе na katuig ang milabay sa krusadang 'Hurricane Jesus' nga niigo sa Honduras uban ang mabutohong gahom pinaagi ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee sa iyang Honduras United Crusade 2002. Pag 2015, ang dakong kaayohan og panalangin niigo nasad sa Honduras.

Pag 6:30 pm. (CST) Nobyembre 27, 2015, si Rev. Dr. Soojin Lee, Presidente sa Pastors' Association, naghimo sa Handkerchief Healing Crusade (Ref: Acts 19:11-12) ubos sa tema nga 'A Night of Salvation and Miracles' sa La Cosecha Church gitambongan duolan sa 10,000 ka mga tawo.

Ang La Cosecha Church nahimutang sa San Pedro Sula, og kini usa sa kinadak-ang simbahan sa Latin America. Naa kini sobra sa 70 ka sangang simbahan og 100,000 ka mga miyembro. Si Senyor Pastor Misael Arhenal nagsibya sa sermon ni Dr. Jaerock Lee "Ang Mensahe Sa Krus"

usa ka oras matag adlaw gikan sa Lunes hangtod Biyernes pinaagi sa channel No. 39.

Sister Jungeun Kim, solowista sa Performing Arts Committee sa Manmin Central Church, nagdayeg sa Spanish og ang Power Worship Team ni presentar sa mabulokong pasundayag. Ang mga miyembro natandog kaayo sa maong pasundayag. Si Rev. Soojin Lee nihatod sa mensahing "Blessing by Walking in the Light." Unya nag ampo dayon siya sa mga masakiton gamit ang panyo nga inampoan ni Dr. Lee (Ref: Acts 19:11-12), og daghang kaayohan nahitabo.

Ang tawong dili maka dungog sukad pa sa pagkatawo naka dungog, ang hanap og panan-aw naayo naa say mga tawong namarog sa ilang wheelchairs. Naay naayo sa epilepsy, hemiparalysis, hypertrophy og thyroiditis. Ang tanang balatian nawala og daghang naghinulsol pag ayo. Nibuto ang dakong lihok sa Espiritu Santo og

ang Dios nahimaya pag ayo.

Kining maong krusada nasibya sa S. Korea, Peru, Colombia, Canada og U.S. pinaagi sa channel 39 og sa 8 ka estasyon sa radio og sa internet live-broadcasting. Nahimo kining dakong kasaulogan sa gahom.

Nobyembre 28, 5 p.m ang handkerchief healing meeting gihimo og gipangunayan sa San Pedro Sula Manmin Church. Gitambongan kini sa 5,000 ka mga tawo, og si Rev. Soojin Lee niwali sa mensahing "Why is Jesus Our Only Savior?" Og nag ampo siya para sa mga masakiton gamit ang panyo. Daghang nangaayo sa ilang mga sakit apil na sa leprosy.

Nobyembre 29, 3 p.m iya usab gihatod ang mensahing giulohan og "Faith" sa Sunday Service sa San Pedro Sula Manmin Church.

Si Pastor Esteban Handal sa San Pedro Sula Manmin Church, presedente sa JBN Christian channel niingon, "Ang JBN nag sibya sa mga

mensahe ni Dr. Lee pinaagi sa satellites og sa internet. Daghang taga Paraguay, Peru, Venezuela, El Salvador, Mexico og Bolivia ang manan-aw sa programa og sila mipaabot pag balik. Daghang nanghimatuud pinaagi sa pag tawag sa telepono, email, og text. Labaw sa tanan, sugod nga si Dr. Lee nag ampo para nila, daghang milagro ang nahitabo, mao nga sila naghimaya pag ayo sa Dios pinaagi sa mga panghimatuud."

Pag Nobyembre 29, si Lorena Herrera, bisi presidente sa Honduras, nibista sa hotel nga gipuy-an ni Rev. Lee og ni hatag sa 'plaque of appreciation' nga pinermahan ni Orlando Hernandez, presidente sa Honduras.

Kining ilang pag adto nihatag og paghupay sa mga taga Honduras, nga nag antos sa mga balatian, terorismo, og kalamidad, uban ang gugma sa Ginoo og sa kahibulongang lihok sa Espiritu Santo.



Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Bunga sa Kalinaw

makadiyot, apan sa espiritu, kita nibuak sa kalinaw diha sa Dios pinaagi sa paghimo og pader sa sala nga maoy mo uwang nato ngadto Niya. Sa kataposan, kini maoy hinungdan sa mga pagsulay, og dili hinuon ta makabaton og tinuod nga kalinaw sa miyembro sa pamilya.

Aron makabaton og tinuod nga kalinaw sa mga tawo, kinahanglan unang mahimuot ang Dios nato (Panultihon 16:7). Hinuon usahay ang tawo magsige og pangitag bikil bisan pag kita naningkamot sa matuud. Apan ining paagiha, kung kita mopadayon sa matuud, ang Dios molihok para nato.

2. Atong batonan ang kalinaw sa kaugalingon.

Aron naay kalinaw sa kaugalingon, ato sad palayason ang daotan og magpakabalaan. Kon naa pa ang daotan nato, kini mogimok basi sa sitwasyon. Dili ta kampanti kung naa sa atong dughan ang kasuko, kasilag, og kahangol. Og kon mag sangka ang dughan sa matuud og dughan sa bakak, kita mag antos pag ayo. Apan kung determinado ta og mag ampo pag ayo sa pagpili sa matuud, sa kataposan atong maangkon ang kalinaw sa dughan.

Apan ang ubang tawo moingon nga sila nagtamod og kalinaw sa Dios og nagbuhat sa matuud, apan wala silay kaugalingong kalinaw sa dughan. Kini tungod sa ilang self-righteousness og abi nilag nagbuhat sa matuud. Sama ni Job sa wala pa ang pagsulay, abi nila og nag ampo pag ayo og nagsulay sa pagpakabuhay sa matuud, apan wala nila kini mabuhay pinaagi sa ilang gugma para sa Dios.

Hinuon ila ning gibuhay uban sa kakulba tungod sa kahadlok sa posibleng silot kung dili nila praktison ang matuud. Mao nga kung naay panahon nga dili nila mabuhay ang matuud, mabalaka sila sa paghunahuna nga masilotan. Mao nga bisan sila nibuhay sa matuud, naa nila ang kahamol og ang ilang pagtoo wala motubo. Ila lang malipayong ma eksperyensya ang tinuod nga kalipay kon ilang mahunahuna ang gugma sa Dios.

Og naa say ubang tawo nga walay kaugalingong kalinaw tungod sa ilang daotang hunahuna. Ilang sulayan ang pagbuhat sa matuud, apan kung dili sila makakuha sa gidahom nga resulta, ilang basolon ang kaugalingon og mag antos ang ilang dughan. Kining mga tawhana kinahanglan mahimong espirituwal nga anak.

Mahimo silang makadawat sa silot pinaagi sa hustisya, o magpabilin sila sa ubos nga pagtagad. Kay kon ang tawo sigurado sa gugma sa Dios, nan ang silot malipayong gidawat og naay pamati sa

kasiguradoan sa pagtoo nga ang Dios nahigugma nato og mohingpit nato bisan kita dili pa hingpit, og ang tawo magsulay nga mausab.

Ato usab saligan nga ang Dios mopataas nato kon kita magpaubos diha sa Iyang atubangan. Dili ta magdali daling ilhon sa uban, apan mamundo hinuon ta sa pag buhat sa matuud uban ang pagkamatitud-anon sa dughan. Ining paagiha kita makabaton og kaugalingong kalinaw og espirituwal nga malaumon.

3. Magbaton ta og kalinaw sa tanan.

Aron naay kalinaw sa uban, atong isakripisyo ang atong kaugalingon. Aron makabaton og kalinaw dili gyod ta mobuhay sa dili angay buhaton og dili magpasigarbo. Magpaubos ta og ituboy ang uban. Dili sad ta manikas, og ang kapiliang gihatag atong dawaton kon hain ang matuud. Dili nato hunahunaon lang ang atong kaugalingong sukdanan sa pagtoo apan ikonsederar ang hunahuna sa uban.

Bisan pag insakto ang atong opinion o mas maayo, ato sad sundon ang uban nga opinion gawas kon kini bakak. Aron maabot ang maong kalinaw, atong isakripisyo ang atong kaugalingon para sa uban.

Sunod, aron makaangkon og kalinaw ngadto sa uban, dili nato ipasulabi ang atong kaugalingong pagkamatarong. Ang matag usa managlahi ang personalidad. Dili managsama ang atong edukasyon og sukdanan sa pagtoo. Mao nga managlahi ang atong panag husga sa maayo og dili, sa sakto o dili. Sa mag asawa kon ang matag usa magpasober sa ilang kaugalingon nga opinion, dili gyod makabaton og kalinaw. Ang kalinaw mahimo lang kon ang matag usa mahibalong mohunahuna sa uban og mo silbi, dili ang kaugalingon lang ang hunahunaon.

Katong naay kalinaw sa Dios og kalinaw sa kaugalingon dili mo bungkag sa kalinaw ngadto sa uban. Tungod kay sila naka papahawa na sa kahangol, pagka aroganti, garbo og sa kinaugalingong pagkamatarong, dili sila moaway pa sa uban. Bisan pag ang uban mga daotan og mohimo og gubot, kining mga tawhana mo sakripiso sa ilang kaugalingon aron maabot ang kalinaw.

Apan atol ining prosesoha sa pagkabot sa kalinaw, naay mga butang nga atong mahunahuna. Usahay, maka ingon ta nga ato silang gihatagan og rason aron ilang buk-on ang kalinaw, apan dili lang na pamation. Kay usahay sa atong pagsulti og dalidali, dili nalang ta maka matikod nga nakasakit diay ta sa uban. Og ayaw

kalimti nga ang tinuod nga kalinaw imong maabot diha sa dughan.

Pananglitan, kon ang ubang tawo dili mosilbi og moila nimo, masuko ka, apan dili nimo ipakita. Sa laing bahin makabati ka nga ikaw gitamay. Maghilom ka lang kay dili ka gusto og gubot. Dili kana mo estorya sa maong tawo, og maghunahuna nga, “Daotan kaayo na siya, abi baya niya og sakto gyod siya mao nang dili ko ganahan mag tingog ana niya.”

Ining paagiha, wala nimo ipakita ang pag guba ang kalinaw, apan wala kay maayong buot ngadto sa tawo. Dili ka makauyon sa iyang mga opinion, og dili gani ka ganahan nga magpaduol niya. Unya adto ka sa uban mag reklamo sa iyang sayop nga mga buhat. Hinuon mas bintaha nalang ni kaysa direkta mo nga manag away.

Apan aron maangkon ang tinuod nga kalinaw, imong kinasang kasing nga silbihan ang uban og dili ikaw ang magpa silbi. Naa gyod ang imong maayong buot sa pagsilbi nila og sa paghatag nila sa binipisyo. Una pa dinhi nga ang Espiritu Santo maga pamuhay. Og matandog ang ilang dughan og mausab.

Katong naay kalinaw sa Dios, sa kaugalingon og sa matag usa, naay awtoridad nga maka papahawa sa kangitngit. Sa nahisulat sa Mateo 5:9 “Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga Iyang mga anak,” naa silay katungod nga mga anak sa Dios, ang katungod sa kahayag.

Kon ikaw leder sa simbahan, imong matabangan ang mga magtotoo aron sila maka angkon og bunga sa kalinaw. Pasabot, imo silang mahatagan og kamaturang pulong tungod sa imong awtoridad og gahom, aron ilang mabiyaan ang mga sala og molumpag sa ilang kinaugalingong pagkamatarong. Kon naay sinagoga sa satanas nga gihimo aron sa paghatag og kagubot sa katawhan, imo kining maguba pinaagi sa gahom sa imong mga pulong. Ining paagiha, ikaw ang mahimong hinungdan sa kalinaw.

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, si Hesus ni sakripisyo sa Iyang kaugalingon og namatay sama sa lugas sa trigo og namunga og daghan (Juan 12:24). Si bisan kinsa makadalag daghang kalag ngadto sa Dios kon sila maghisama ni Hesus og mosilbi bisan pa sa kamatayon sama Niya.

Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga ikaw, isip anak sa Dios nga nakadawat sa Espiritu Santo, mamunga sa hingpit nga kalinaw, magmalipayon sa espirituwal nga awtoridad dinhi sa kalibotan, og mahimong bililhong tawo didto sa Langit.

“Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon og pagka mapinugnganon sa kaugalingon, kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod” (Galacia 5:22-23).

Kon kita tinuod nga nitoo sa Dios og nahigugma Niya, magbaton ta og kalinaw sa atong pares, ginikanan, mga anak, kaliwat, og mga silingan sa bisan unsang sitwasyon. Karon atong tan awon unsaon nato pag angkon ang bunga sa kalinaw nga lakip sa siyam ka bunga sa Espiritu Santo.

1. Atong batonan ang kalinaw sa Dios.

Ang pinaka importanteng butang aron atong mabatonan ang kalinaw sa Dios kinahanglan wala gyoy sala nga nag uwang nato ngadto sa Dios. Sa dihang si Adan nikaon sa bunga sa gidili nga kahoy, dili na siya makakita pa sa Dios, mao nga nagtago siya. Kini nagpasbot nga ang kalinaw ni Adan og sa Dios na bungkag. Sa wala pa siya makasala, naa siyay maayong relasyon sa Dios, apan human nga siya nakasala, nahadlok siya sa Dios og nipalayo.

Kon kita nagbuhat sa matuud, naa tay kalinaw sa Dios og malaumon. Sa pagbaton og hingpit nga kalinaw nga walay nag uwang nga sala, atong palayason ang tanang sala og magpakabalaan. Apan bisan kita dili pa hingpit, makabaton gihapon kita og kalinaw sa Dios kon kita matinguhaong nag praktis sa matuud. Kon atong sulayan pagbaton ang kalinaw sa Dios, ato kining buhaton diha sa matuud, og mintinaron ang kalinaw sa Dios.

Pananglitan, unsa man kung kita moyukbo sa mga imahe o mosupak sa Adlaw sa Ginoo aron lang makabaton og kalinaw sa pamilyang dili magtotoo? Tingali kita makabaton og kalinaw sa

Ang Pag-angkon sa Pagtoo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihok sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtoo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Manmin nga mga Balita

Published by Manmin Central Church

Bisayan

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Publisher: Dr. Jaerock Lee
Managing Editor: Geumsun Vin

Ang Mainitong Gugma sa Dios Nikatag sa Japan

Ang Manmin Central Church namalita sa Dios Magbubuhay at ni Hesu Kristo. Sa tinguha nga magiyahan ang tanang katawhan ngadto sa kaluwasan uban sa gibanabana nga 10,000 ka mga sanga og nakig ubang simbahan. Karon atong paminawon si Pastor Seungkil Ryu, Chairman sa United Holiness Church of Jesus Christ, Japan. Ato sad madungan ang lihok sa Espiritu Santo sa Iida Manmin Church nga nagsilbing foundation-stone sa Japanese mission.



▲ Japanese-ministry: Ang sanga og nakig ubang simbahan sa Japan nigiya sa daghang kalag ngadto sa dalan sa kaluwasan uban ang balaang ebanghelyo og gamhanang lihok.

Tuig 1994, ang unang sangang simbahan natukod didto sa Japan

Ordinaryo rako nga tawo nga nagtrabaho sa kompanya. Usa kaadlaw nag andam ko para mo bakasyon. Unya naka dungog ko og tingog niingon, “Ngadto sa mountain prayer house nga Bibliya ra ang dad-on.” Ako kining gisunod og niadto sa bukid. Nagpuasa ko og nag hinulsol nga wala ko magsunod sa tinuod nga Kristohanong kinabuhi.

Pag 1998, nisulod ko sa theological-seminary. Og gigiyahan sa akong amigo ngadto sa seminary sa Manmin Central Church. Kato Friday All-night Service og puno sa Espiritu Santo. Tempo kato sa pagpanudlo ni Dr. Jaerock Lee sa Job nga maoy ‘nilandog pag ayo nako.’ Pag Hulyo 1988, nagpa rehistro ko sa simbahan og human sa 2 katuig nahimo kong pastor.

Pag 1992, ang Korea-Japan United Crusade gihimo sa simbahan. Ang mga Hapones nga mga pastor nga nahibaw sa pagkabalaan sa ebanghelyo nagsigi og hangyo nga magpadala og misyonaryo sa ilang nasod. Pag Enero 1994, ako ang gisangonan nga mosilbi didto sa Japan og gisugod nako ang simbahan sa Iida, Nagano Prefecture. Nagsugod ko og wali sa balaang ebanghelyo.

Ang Iida, Shinshu, Nagoya crusades maoy ni kislap para sa Japanese-ministry

Si Dr. Lee giimbitar sa Iida United

Crusade niadtong 1994 og Shinshu United Crusade pag 1996. Katong mga krusadahang nahimo gumikan sa pagkabalaan sa ebanghelyo ni katag sa Japan. Ang mga buta nakakita, mga bungol naka dungog, ang ubang tawo nga piko og tuhod og buktion nangatul-id og nanglakaw og nangambak. Ang mga tawo naka saksi sa gamhanang lihok sa gahom sa Dios.

Labi na gyod sa Nagoya Healing Crusade 2000, ang 7 sa 13 ka mga bungol naka dungog og nakasulti. Dugang pa, daghang ebidensya sa buhi nga Dios ang nituboy sa ministry sa Japan.

Ang mga Japanese pastors nahibulong og na grasyahan pag ayo nga nagsaksi sa lihok sa gahom sa Dios og ang maong krusada nakatabang sa pagtubo sa mga simbahan sa Japan.

Ang handkerchief prayer niabli og bag-ong hugna sa pagpangalagad

Apan sa makadiyot nakabati ko og kahaw-ang espirituwal og ang pagtubo sa simbahan napundo. Nag ampo ko. Agosto 2004 si Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor, nilibot sa Japan sa paghimo og Handkerchief crusade trip og ni presentar og new-vision para sa Japanese ministry. Among nasaksihan ang daghang magtotoong nangaayo sa sakit pinaagi sa panyo nga inampoan ni Dr. Lee.

Pag Disyembre 2004, si Dr. Lee

niingon nako nga ipagamit og ayo ang pano uban sa pagtoo. Naghimo ko sa unang krusada sa panyo sa Iida Manmin Church. Daghang miyembro naay chronic-backache, nocturnal-enuresis, og uban pang mga sakit nangaayo og malaumon ko espirituwal.

Sugod 2005, nagsugod ko og himog handkerchief healing crusade matag bulan. Ang mga miyembro sa simbahan nagbasol pag ayo og nakadawat og solusyon sa ilang mga problema sa espiritu og lawas nga naglakip sa kaayohan sa ilang mga sakit. Ang mga bag-ong magtotoo nahibaw sa espirituwal nga gingharian og nakadawat og grasya sa kaluwasan. Ang huyang og pagtoo nakabaton og tinuod nga pagtoo og paglaom sa Langit. Ang mga leder nakadawat og grasya og nahimong labaw’ng mainiton.

Ang krusada sa panyo gikinahanglan kaayo sa mga miyembro sa simbahan aron sa pagtubo espirituwal og sa kabag-o han sa simbahan.

Ang mga Hapon naka eksperyensya sa gamhanang lihok sa Dios

Ang pag ampo ni DR. Lee para sa mga masakiton og ang iyang pag ampo sa Automated Response System uban sa panyo dako kaayo og gikatabang sa Japanese ministry.

Si Deconesa Kaneda Shizuko naayo

sa bugnaw’ng kamot og tiil, Deconesa Kitahara Akiko, asthma og atopie dermatitis, og Deconesa Hara Chie, naayo sad ang abaga. Si Matsushima Daiki maayong natawo ubos sa ka dilikado nga makuha pinaagi sa pag ampo ni Dr. Lee sa ARS. Naayo sad siya sa atopie dermatitis pinaagi sa pag ampo ni Dr. Lee sa GCN.

Dugang pa, Shimodaira Miyako naayo sa catarata og ‘frosbite’. Naa pay daghang panghimatuud nga akong kasulti.

Akong gipaubos ang akong kaugalingon diha sa sakripisyo og debosyon sa magbalantay

Ang Iida Manmin Church mo apil gyod kada service og Daniel Prayer Meeting sa Manmin Central Church pinaagi sa GCN. Maghimo mi og siminar sa mga pastor og IT-ministry. Amo sad isabwag ang ebanghelyo ngadto sa mga Hapon nga wala pa masayod sa pagka Kristohanon, pinaagi sa mga volunteer’s.

Naghunahuna ko nga daghan na kaayo ko og nahimo sa ministry sa Japan. Wala lang ko masayod nga naa na diay koy hinangol nga motibo sa akong dughan. Samtang nag tan-aw sa sakripisyo sa magbalantay nga wala magtinguha nga naay madawat pagbalik, ako kining na diskobrian og akong hinayhinay nga gipapahawa ang pagka aroganti og motibong kahangol. Akong nahunahuna nga ang tanan nahimo pinaagi sa grasya sa magbalantay, dili nako. Ang pagbag-o sa akong hunahuna nagsilbing higayon para akong maabot ang dughan sa espiritu.

Sa akong pagpalayas sa motibong hinangol og pagka aroganti, ang mga Japanese pastor’s nag sugod og kahiusa. Naglaom ko nga kami magsilbing pondasyon sa Manmin’s global parish. Akong pasalamat og himayaon ang Dios nga naghuwat aron ako mabag-o.



▲ Tunga: Iida Manmin Church, sugod sa wala (clockwise); nanghimatuud sa Nagoya Healing Crusade; bangaw diha sa panganud tungod sa Iida Manmin Church; Shinshu United Crusade; Iida Manmin Church Anniversary Service; ang worship service sa GCN; og ang church’s students ni hatag og pasundayag.

“Akong Pamilya Nabag-o Pinaagi sa Balaang Ebanghelyo og Karon Puno sa Kalipay”

Senyor Deconesa Eunsuk Kim,
49 anyos, Parish 4, South Korea

Karon ang pinaka malipayong panahon sa akong kinabuhi isip doktor. Akong nabati ang paghigugma sa akong mga pasyente. Mapasalamaton kaayo ko nga makatabang nila mao nga matag minuto bilihon para nako. Kon ang ubang pasyente walay kausbawan o magka grabi, akong ampoan. Og mo arang sila. Lipay kaayo ko.

Bisan og natawo ko sa Kristohanong pamilya, mosimba ra ko og Domingo. Apan pag 1994, naminyo ko, og ang akong Kristohanong kinabuhi nausab.

Ang akong bana si, Elder Gilbert Chae, Presidente sa WCDN (World Christian Doctors Network). Nakabasa sa testimonial-memoirs ni Dr. Lee, *Tasting Eternal Life before Death*, sa wala pa mi maminyo. Nakadawat siya

og daghan nga grasya og perming maminaw sa mga sermon ni Dr. Lee. Salamat niya, nagsugod ko og sunod sa tibuok Sabbath og naghatag sa tibuok ikapulo mao nga nahimo ong tinuod nga Kristohanon.

Marso 2002, ang akong bana nadestino sa Seoul maong nibalhin mi didto og nagsugod og tambong sa Manmin Central Church. Sa pagpaminaw sa balaang ebanghelyo og sa gamhanang lihok, nahimuot mi sa matoohong kinabuhi sa maong simbahan.

Samtang, naglagot ko sa akong bana, gani wala ko makasiguro og kanus-a gyod magsugod. Maayo kaayo siya sa mga nurse og pasyente. Nagselos ko sa walay rason. Ni reklamo ko nga maayo kaayo siya sa uban apan ako dili niya tabangan sa



▲ Senyor Deconesa Eunsuk Kim uban sa iyang pamilya (wala, Elder Gilbert Chae, Sister Hayeong, tuo Igsoon Jungsu)

trabahaon sa balay. Permi ko masuko niya ako siyang ingnon nga dili siya mobuhat sa akong gusto ipabuhay niya.

Pag 2011, ang paspas nga baha sa espiritu nisugod sa simbahan. Si Dr. Jaerock Lee niwali mahitungod sa standard nga sukdanan sa ‘pagbarog sa bato sa pagtoo’ og nitino sa dughan sa espiritu. Ang akong bana og ako nakahunahuna nga magbag-o og magpa ampo.

Pag 2014 ang akong bana nakaabot sa dughan sa espiritu, og ang iyang sinultian og buhat nausab. Iya nako tabangan. Manghugas sa plato, magluto, unya mag kutaw og kape og magdalag

prutas inig human namo og pangaon. Sa una paspas siya molakaw kay nako apan karon iya nako huwaton. Usahay siya pa ang magdala sa akong bag og masahion ko niya. Kinasing kasing nako niyang silbihan.

Iyang ampoan ang among mga anak sa buntag. Sama siyang maayong amigo sa among anak. Ang among pamilya puno sa kalipay og hudyaka. Ang iyang kausaban maoy hinungdan nga gusto pa ko nga maputli.

Nagsugod ko og silbi sa uban, nag sangkap sa akong kaugalingon sa Pulong og matinguhaong nag ampo. Nagsulay ko nga perming

malipayon, mag ampo, og magpasalamat sa grasya sa Ginoo. Pag 2015, sa grasya sa Ginoo, akong naabot ang dughan sa espiritu, Halleluyah!

Ang akong mga anak leder sa ilang mga misyon, ang akong bana president sa World Christian Doctors Network, nga nagpamatuud sa gahom sa Dios basi sa midikal og scientific-data. Ako General Manager sa Shalom Choir og Financial Director sa Second Chinese Parish. Mapasalamaton kaayo mi. Among pasalamat og himayaon ang Dios nga nibag-o sa among pamilya.

“Diha ko sa Pultahan sa Kamatayon tungod sa AIDS!”



Brother Bampa Sela Omer,
65 anyos, Kinshasa Manmin Church, DR Congo

Usa ka adlaw niinit ko og gisugod og ubo. Mayo 2011, ang akong lawas naglamlama og ang uban ini nanagdugo. Lain kaayo tanawon nagpa check-up ko sa hospital. Unya gihatagan ko og mga tambal.

Ang doktor niingon nga ang reaksyon sa tambal maoy mo sulti namo kon unsa ang akong sakit. Og niingon siya nga balik ko

human sa simana. Pag inom nako og tambal, nisuka ko og nagduka. Nibalik ko sa hospital unya gitagaan og laing tambal og gipabalik human sa duha ka bulan.

Naluya ko og dili kalakaw, dili sad mokaon. Human sa duha ka bulan ang akong anak niadto sa hospital og nakahibaw nga naa koy AIDS og hapit na mamatay.

Nag antos ko sa kasakit tungod kay ang ako nalang mahimo mao ang paghulat sa kamatayon nga dili gani matambalan. Uban sa masulub-ong paglaom, nihangyo ko sa mga pastor sa silingang simbahan nga magpa ampo, apan walay kausaban.

Samtang naa ko sa dakong

ka dismaya, ang akong iyaan nga motambong sa Kinshasa Manmin Church nihatang nako sa mga libro ni Dr. Jaerock Lee *Tasting Life Before Death*, *Ang Mensahe sa Krus*, og *The Measure of Faith*. Sa pagbasa sa libro, ang kahayag sa paglaom niabot nako.

Nitambong ko sa Kinshasa Manmin Church pag Oktobre 2014. Akong nadungog ni Pastor Jacob Lee ang gahom sa Dios nga gipakita pinaagi ni Dr. Lee. Naka siguro ko nga maayo kon mosalig lang gyod ko sa Dios.

Sugod ato dili nako moinom og tambal og motambong sa matag serbisyo og sa Daniel Prayer

Meeting. Nakusgan ko. Akong nabati ang kabagohan. Aron makadawat sa kompletong kaayohan, nitanaw ko sa Manmin Summer Retreat 2015 pinaagi sa GCN og nidawat sa pag ampo ni Dr. Lee sa mga masakiton.

Og ang kalayo sa Espiritu Santo ni sunog sa akong lawas. Anang higayona, ang grabing kasakit sa akong paa nawala og nigaan ang akong lawas. Wala nako malipong og makalihok na og tarong. Ang lama-lama sa akong lawas nawala. Dako kaayo ang akong kausbawan og maayo na ang akong lawas. Halleluyah!

Salamat og himaya sa Dios nga niayo sa akong kinabuhi.

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness Church

441 Potato St, J-Figuera
Sampaloc, Manila, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

Bataan Manmin Holiness Church

067 Daang Bago, Dinalupihan,
Bataan, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

Isabela Manmin Holiness Church

Purok 3, Brgy, San Roque, San
Mateo, Isabela, Pilipinas
Pastor Jaebhong Uhm
2-735-1423

Cavite Manmin Holiness Church

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant),
Santiago Gen. Trias, Cavite, Pilipinas
Pastor Sharon Cho
046-850-3193 /
0916-674-3903 /
0905-319-8191

Imus Manmin Holiness Church

Blue Bell St. Plaridel III Sub.
Bayan Luma 7, Imus Cavite,
Pilipinas
Pastor Jubeom Kim
0927-311-7633

Cebu Manmin Holiness Church

LOT N. 402 - B-4
Looc Along Side The Canjulao
Road, Lapu-Lapu City Cebu,
Pilipinas
Pastor Rossetta Sung
0921-635-7595

Davao Manmin Holiness Church

301 Ilang Ilang St. Flores
Village, Bangkal, Davao City,
Pilipinas
Pastor Kathryn Kim
0908-635-2714